

REPREZENTATIVNI PRIMJERI KREDITA

Kreditni proizvod	Iznos (KM)	Rok (mjeseci)	Provizija za obradu (%)	Trošak obrade (KM)	Trošak ovjere dokumenata (KM)	Trošak mjenice (KM)	Fiksna godišnja nominalna kamatna	EKS (%) uključuje: NKS , proviziju, trošak mjenice i ovjere dokumenata, interkalarnu kamatu	Iznos rate (KM)	Trošak kredita (KM)	Ukupan iznos koji klijent plaća (KM)
Biznis kredit (obrti)	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	16,9%	20,17%	178,01	1.518,36	6.518,36
	10.000	60	2%	200,00			16,9%	19,43%	247,99	5.089,40	15.089,40
Biznis kredit (pravna lica)	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	16,5%	19,69%	177,02	1.482,72	6.482,72
	10.000	36	2%	200,00			16,5%	19,60%	354,04	2.955,44	12.955,44
Krediti za članove Obrtničke komore	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	14%	16,74%	170,89	1.262,04	6.262,04
	10.000	60	2%	200,00			14%	16,03%	232,68	4.170,80	14.170,80
Biznis kredit za mlade	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	16%	19,12%	175,79	1.438,44	6.438,44
	10.000	60	2%	200,00			16%	18,36%	243,18	4.800,80	14.800,80
Biznis Start-up	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	18%	21,50%	180,76	1.617,36	6.617,36
	10.000	60	2%	200,00			18%	20,73%	253,93	5.445,80	15.445,80
Agro 1	1.000	24	2,5%	25,00	5,00	5,00	21%	28,34%	51,39	268,34	1.268,34
	3.000	36	2,5%	75,00			21%	25,82%	113,03	1.154,08	4.154,08
Agro 2	5.000	48	2%	100,00	5,00	5,00	19,9%	23,38%	151,89	2.400,72	7.400,72
	10.000	60	2%	200,00			19,9%	23,03%	264,38	6.072,80	16.072,80
Agro kredit (p. gaz.)	5.000	48	2%	100,00	5,00	5,00	17%	19,88%	144,28	2.035,44	7.035,44
	10.000	60	2%	200,00			17%	19,54%	248,53	5.121,80	15.121,80
Agro kredit za mlade	5.000	48	2%	100,00	5,00	5,00	16%	18,70%	141,70	1.911,60	6.911,60
	10.000	60	2%	200,00			16%	18,36%	243,18	4.800,80	14.800,80
Taxi biznis	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	13,9%	16,61%	170,65	1.253,40	6.253,40
	10.000	60	2%	200,00			13,9%	15,91%	232,16	4.139,60	14.139,60
Stambeni kredit	5.000	48	2,5%	125,00	5,00	5,00	21%	25,10%	154,83	2.566,84	7.566,84
	10.000	60	2,5%	250,00			21%	24,68%	270,53	6.491,80	16.491,80
Stambeni EE kredit	5.000	48	2%	100,00	5,00	5,00	19,5%	22,89%	150,82	2.349,36	7.349,36
	10.000	60	2%	200,00			19,5%	22,54%	262,16	5.939,60	15.939,60
Potrošnja	5.000	36	2,5%	125,00	5,00	5,00	22%	26,88%	190,95	2.009,20	7.009,20
	10.000	48	2,5%	250,00			22%	26,23%	315,06	5.382,88	15.382,88
Kredit za vozilo	5.000	36	2,5%	125,00	5,00	5,00	21,5%	26,26%	189,66	1.962,76	6.962,76
	10.000	60	2,5%	250,00			21,5%	25,30%	273,35	6.661,00	16.661,00
Kredit za prvo zaposlenje	5.000	36	2,5%	125,00	5,00	5,00	20%	24,40%	185,82	1.824,52	6.824,52
	10.000	60	2,5%	250,00			20%	23,45%	264,94	6.156,40	16.156,40
Kredit za zdrav okoliš	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	19%	22,71%	183,28	1.708,08	6.708,08
	10.000	60	2%	200,00			19%	21,94%	259,41	5.774,60	15.774,60
Kredit za Vaše zdravlje	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	19%	22,71%	183,28	1.708,08	6.708,08
	10.000	60	2%	200,00			19%	21,94%	259,41	5.774,60	15.774,60
Kredit za budućnost djece	5.000	36	2%	100,00	5,00	5,00	18%	21,50%	180,76	1.617,36	6.617,36
	10.000	60	2%	200,00			18%	20,73%	253,93	5.445,80	15.445,80

(svi podaci navedeni u tabeli su približne vrijednosti. Za tačne informacije potrebno se obratiti najbližem uredu MKF LIDER)

- * Valuta BAM—Kriterij za indesiranje kredita: kredit se ugovara sa valutnom klauzulom koja se vezuje za EUR prema srednjem kursu Centralne Banke BiH važećem na dan zaključenja ugovora.
- * Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita, ovisi o iznosu kredita i roku otplate, a obuhvata: fiksnu nominalnu kamatnu stopu, naknadu za obradu kredita, trošak mjenice i ovjere dokumenata podnosioca zahtjeva (prema važećoj tarifi), i interkalarnu kamatu u visini nominalne kamatne stope.
- * Ukupan iznos koji korisnik plaća predstavlja: iznos kredita + iznos kamate + iznos provizije za obradu kredita + iznos troška mjenice + iznos troška ovjere dokumenata. Podaci o visini EKS-a su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit mogu se razlikovati od prikazanih. Za sve dodatne informacije potrebno se obratiti Savjetnicima za klijente MKF LIDER.